


# Kolobela makambo ya libota / A snakke om familien



✎ Espen Stranger-Johannessen  
👤 Billie Cejka Risnes  
📁 Paul Fuila  
📄 3  
🗣️ Lingala / nynorsk / nynorsk




## LIDA Stories

[lidadstories.net](http://lidadstories.net)

### Kolobela makambo ya libota / A

#### snakke om familien

✎ Espen Stranger-Johannessen  
👤 Billie Cejka Risnes  
📁 Paul Fuila (in), Espen Stranger-Johannessen (nn)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>



“Ozali na libota?”


...

«Har du familie?»

«Ja, mannen min og eg har to døtrer og ein son.»

...


“Iyo, ngai na mobali na ngai tozali na bana mibale ya basi mpe moko ya mobali.”




«Det er ein god idé. Eg håper òg at barna mine vil byrje på universitetet etter kvart.»

...

“Ezali likanisi malamau. Nazali mpe na elikya ete mokolo mosusu bana na ngai bakokende na université.”





“Nazali mpe na bana mibale ya basi, kasi na boma libala.”

...

«Eg har òg to døtrr, men eg er skild.»



“Aza na mposa ya kozua mosala, kasi nayebisi ye asengeli nde kokende kotánga na université.”

...


«Han vil få seg ein jobb, men eg seier til han at han burde byrje på universitetet i staden.»



“Bana na yo ya basi bazali na mbula boni?”

...

«Kor gamle er døtrene dine?»



“Ezali malamu mingi! Bazokola noki mpenza.  
Akosala nini na nsima?”

...

«Så fint! Dei veks så fort. Kva vil han gjere etter  
det?»



“Mina azali na mbula minei. Akendaka na eteyelo ya bana mike. Miriam azali na mbula zomi, yango wana akendaka na eteyelo ya mikolo.”

...

«Mina er fire år. Ho går i barnehagen. Miriam er ti, så ho går på skulen.»



“Bana na ngai nyonso bazali na eteyelo ya mikolo. Mwana na ngai ya mobali akosilisa kelasi na ye na mbula ekoya.”

...

«Alle barna mine går på skulen. Sonen min blir ferdig neste år.»